c
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބައި
ރަށްދެބައިހިނގުން , iLgoncCwacmw
jeacrWihvedi (20-03) ,lemW
ފޯނު: 3345155
ދަސްވެނިވުމަށް ދެވޭ ދައުވަތު
ލިބެންވ : ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ދަސްވެނިވާ ދަރިވަރުން
ފޮނުވ : އެސިސްޓަންޓް ރެޖިސްޓްރަރ
ތާރ ޚް: 20 ޑިސެންބަރު 2020
މައުޟ ޢު: 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމުގައި ކިޔެވުން ނިމޭ ދަރިވަރުންގެ ދަސްވެނިވު މާ ބެހޭ
• ތިޔަ ދަރިވަރު ޔުނިވަރސިޓ ގައި މިހާރު ކިޔަވަމުން ގެންދާ ކޯހުގެ ފަހު ސިމެސްޓަރ، މިޓާމު 2020) ގެ ދެވަނަ
ޓާމު(ނިމުނުއިރު ފުރިހަމަކޮށް، ކޯސް ކާމިޔާބު ކުރި ކަމަށް އުއްމ ދު ކުރަމެވެ.
• 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމުގެ ނަތ ޖާ ލިބޭ އިރު ސަނަދު ހާސިލު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުޠުތައް
ފުރިހަމަވެފައި، ނިމޭ ކޯހަކ ފުރަތަމަ ޑިގުރ ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތ ލެވެލް ގެ ކޯހަކަށް ވެފައި، އަދި
ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވާން އެއްބަސްވާނަމަ، 08 އޭޕްރ ލް 2021 ގައި ބޭއްވުމަށް
ގަސްދުކުރެވިފައިވާ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ތިޔަ ފަރާތަށް ސަނަދު ދެވޭނެ އެވެ.
• ވ މާ، ދަސްވެނިވުމާ މެދު ނިންމާ ގޮތެއް ޔުނިވަރސިޓ އަށް އެންގުމަށްޓަކައި މި މެމޯއާ އެކު ގައި މިވާ
"ދަސްވެނިވުމަށް އެދޭ ފޯމު" އާއި "ފައިސާއާއި ތަކެތި ޚަލާޞްކުރާ ފޯމު" ފުރިހަމަ ކޮށް 17 ޖަނަވަރ 2021 ގެ
13:00 ގެ ކުރިން ސްޓ ޑަންޓް ސާރވިސަސްގެ ރިސެޕްޝަނަށް، ނުވަތަ ސްޓ ޑަންޓް ސާރވިސަސްގެ މެއިލް
studentservices@mnu.edu.mv ނުވަތަ އަތޮޅުތެރޭގެ ކެމްޕަސްއަށް ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ. މި ދެ ފޯމުވެސް
ފުރަންވާނ ކޯހުގެ ފައިނަލް ނަތ ޖާ ލިބުމަށްފަހު ކޯހުން ފާސްވާ ނަމަ އެވެ. މި މެމޯއާއި ފޯމުތަކާއި އަދި
ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ޔުނިވަރސިޓ ގެ ވެބްސައިޓު ން ޑައުންލޯޑު ކުރެވޭނެ އެވެ.

• ރ ސިޓް އިމްތިޙާނުގެ ނަތ ޖާ ނުލިބުމާއި، އެނ ންވެސް ދަރިވަރުގެ ކޮންޓްރޯލުން ބޭރުގައިވާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން
އިސްތިސްނާއެއް ދެވޭ ދަރިވަރުން ފިޔަވައި މަތ ގައިވާ ތާރ ޚުގެ ނިޔަލަށް ދަސްވެނިވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަނާޅާ
ދަރިވަރުންނަށް ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެ އެވެ. އަދި މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ސެޓުފިކެޓު
ދ ކުރާނ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިނުވެ ސެޓުފި ކެޓު ދ ކުރާ ފަރާތްތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
• ސެޓުފިކެޓު ލެވެލް 3 ން ފެށިގެން އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ ލެވެލް ގެ ކޯސްތަކުގެ ދަރިވަރުން، ނަތ ޖާ ލިބުމަށް
ފަހު ކޯހުން ފާސްވެފައިވާ ނަމަ، ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ފޯމު ހުށަހެޅިދާނެ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސެޓުފިކެޓު
ދ ކުރެވޭނ ޔުނިވަރސިޓ ކައުންސިލުން ދަސްވެނިންގެ ނަތ ޖާ ތަސްދ ގު ކުރުމަށް ފަހު އެވެ. ނަތ ޖާ ތަސްދ ގު
ނުކުރިއަސް ކޯސް ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުމެއް (އެކަން ބަޔާންކޮށް) ދަރިވަރު ބޭނުން ނަމަ ދ ކުރެވިދާނެ އެވެ. މިފަދަ
ލިޔުމެއް ބޭނުންވާ ނަމަ އެކަމަށް އެދޭ ސްލިޕް ފުރައި ހުށަހެޅުން ނުވަތަ އ މެއިލުން އެދެމުން އެލިޔުން
ދ ކުރެވޭނެއެ ވެ.
• ވޭތުވެ ދިޔަ ސިމެސްޓަރތަކުގެ ނަތ ޖާ، ސެލްފް-ސާވިސް އިން ބެލުމަށްފަހު އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް
ފާހަގަ ކުރެވޭ ނަމަ ވ އެންމެ އަވަހަކަށް އެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ކޯޑިނޭޓަރު (އެޑްވައިޒަރު) މެދުވެރިކޮށް
މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ. ފޯމު ހުށަހަޅާ އިރު އެމައްސަލަ ހައްލު ނުވާނަމަ ފަހަރެއްގައި ރަސްމިއްޔާތުގައި
ބައިވެރި ނުވެވިދާނެ އެވެ.
• ފޯމުތައް ހުށަހަޅާ އިރު އައިޑެންޓިޓ ކާޑުގެ (ލިޔުންތައް ސާފުކޮށް ފެންނަ) ކޮޕ އެއް ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ. އ މެއިލް
ކުރާނަމަ ހުށަހަޅާނ އައިޑެންޓިޓ ކާޑުގެ ކުލަ ސްކޭން ކޮޕ އެކެވެ.
• ދަސްވެނިންނަށް ދޭ ޢާންމު އިރުޝާދުތައް މިސިޓ އާ އެކުގައިވާނެ އެވެ. އަދި މި އިރުޝާދުތައް ޔުނިވަރސިޓ ގެ
ވެބްސައިޓުން ފެންނަން ހުންނާނެ އެވެ. މި އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ދަސްވެނިން ޢަމަލު ކުރުން އެދެމެވެ.
• ދަސްވެނިވުން އޮންނަ ތާރ ޚަށް ބަދަލެއް އައުމަކ ވެދާނެ ކަމެކެވެ. އަދި މިވަގުތު ކުރިމަތިވެފައިވާ ޢާލަމ ވަބާގެ
ސަބަބުނެ ދަސްވެނިވުން ބޭއްވޭގޮތް ނުވުމަކ ވެސް އެކަށ ގެންވާ ކަމެކެވެ. މިފަދަ ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެ ނަމަ
އެކަމާއި، ދަސްވެނިވުން އޮންނަ ތަނާއި ހާޒިރުވާން ޖެހޭ ގަޑިއާއި ދަސްވެނިވުމާ ބެހޭގޮތުން ދެވޭ އިތުރު
އިރުޝާދެއް ނުވަތަ އަންގަން ޖެހޭ ކަމެއް ވާނަމަ އެމަޢުލ މާތު ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް ފޯރު ކޮށްދެވޭނެ އެވެ. މި
މައުލ މާތު އަބަދުވެސް ބަލަމުން ގެންދިއުން އެދެމެވެ.

c
ދަސްވެނި ވާ ދަރިވަރު ންނަށް ދޭ އާ ންމު އިރުޝާދު
މިއީ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދަސްވެނިންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އެންމެ
ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހޯދުމަށްޓަކައި ދަސްވެނިވާ ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ އިރުޝާދު ގެ އާންމު ބައެވެ. ކޮންމެ ފަހަރެއްގެ ދަސްވެނިވުމުގެ
ރަސްމިއްޔާތު ގެންދާނެ ގޮތްތައް މުޅިން ނިމުމުން އެ ފަހަރަކަށް ޚާއްޞަ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ޚާއްޞަ އިރުޝާދުތަކެއް ދޭގޮތަށް
ހަމަޖެހިދާނެ އެވެ. މިފަދަ ހުރިހާ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ދަސްވެނިވާ ދަރިވަރުން ޢަމަލު ކުރުމަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަރަށް ބޮޑު
އެދުމެކެވެ.
-1 ރަސްމިއްޔާތު އޮންނަ ތަނާއި ވަގުތު އަދި ބައިވެރިން
މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން)ކޮންމެ ޓާމެއް ނިމުމުން އެ ޓާމެއްގައި ނިމޭ
ދަރިވަރުންނަށް(ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވޭނެ އެވެ. ދަ ސްވެނިންގެ އަދަދާއި ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވަން ލިބޭ ތަނަށް ބަލާއިރު
އެއް ޖަލްސާ އަކުން ނިންމާލެވޭ ގޮތް ބައެއް ފަހަރު ނުވެދާނެ އެވެ. އެހެން ވެއްޖެ ނަމަ އެ ފަހަރެއްގެ ރަސްމިއްޔާތު ތަފާތު
ސެޝަންތަކަށް ބަހާލަން ޖެހިދާނެ އެވެ. ވީމާ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވަން ހަމަޖެހޭ ގަޑިތަކާއި އޮންނަ ތަން ކަ ނޑައެޅުމަށްޓަކައި،
ދަސްވެނިވާ ދަރިވަރުން ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމާ މެދު ނިންމާ ގޮތެއް ދުރާލާ އެނގުން ވަރަށް މުހިންމު ވެއެވެ. އެހެންކަމުން
'ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު' ފުރުމަށް ފަހު ވީހާވެސް އަވަހަށް ހުށަހެޅުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެވިގެންވާ
ކަމެކެވެ.
-2 ރަސްމިއްޔާތު ގައި ބައިވެރި ވެވޭ ފަރާތްތައް
ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލް ނިންމުމާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 2112 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބާއްވާ ދަސްވެނިވުމުގެ
ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ބައިވެރިވާނީ އެ ރަސްމިއްޔާތަކަށް ކަ ނޑައެޅިފައިވާ ޓާމެއްގެ ކިޔެވުން ނިމޭ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ބެޗްލަރ
ޑިގުރީ އިން ފެށިގެން މަތީ ލެވެލް ތަކުގެ ކޯސްތަކުން ދަސްވެނިވުމުގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ އަދި ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
ބައިވެރިވާން އެދޭ ދަރިވަރުންނެވެ. ދަސްވެނިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ނުފުރާ ދަރިވަރުން ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިއެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ. ފޯމު
ހުށަނާޅާ، އެހެން ނަމަވެސް ސަނަދު ހައްޤުވާ ދަރިވަރުން ބޭނުން ނަމަ ޖެހިގެން އަންނަ ދަސްވެނިވުމެއްގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
ބައިވެރިވާން ހުށަހެޅިދާނެ އެވެ. ނުވަތަ 'އިންއެބްސެންޝިއާ' ގައި ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ދަސްވެނިވާން ވެސް އެދެވިދާނެ އެވެ. ނުވަތަ
ރަސްމިއްޔާތުގެ ކުރިން ވެސް 'އިންއެބްސެންޝިއާ' ގައި ދަސްވެނިވެވިދާނެ އެވެ. ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެއް
1

ސެޝަނަށްވުރެ ގިނަ ސެޝަން ބާއްވަން ޖެހޭ ހާލަތެއްގައި އެކި ސެޝަން ތަކުގައި ބައިވެރިވާނީ ކޮންކޮން ކޯސްތަކެއްގެ
ދަރިވަރުންކަން ކަ ނޑައަޅާނީ ޔުނިވަރސިޓީންނެވެ. މިކަން އެނގޭނެ ލިސްޓެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓަށް ލެވޭނެ އެވެ.
ކޯސް ނިންމާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ސެޓުފިކެޓު ލެވެލް 3 އިން ފެށިގެން އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ ލެވެލް ގެ
ކޯސްތަކުގެ ދަރިވަރުން ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރި ނުވާ ގޮތަށް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާތީ، އެ ފަދަ ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ ލިބުމަށް ފަހު
ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ފޯމު ހުށަހެޅިދާނެ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރެވޭނީ ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލުން ދަސްވެނިންގެ
ނަތީޖާ ތަސްދީގު ކުރުމަށް ފަހު އެވެ. މިކަން މިގޮތަށް އޮތަސް ކޯސް ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުމެއް ދަރިވަރު ބޭނުންވާ ކަމަށް ވާނަމަ ނަތީޖާ
ތަސްދީގު ނުކުރިއަސް އެފަދަ ލިޔުމެއް (އެކަން ބަޔާންކޮށް) ދޫކުރެވިދާނެ އެވެ.
-3 ރަސްމިއްޔާތުގެކުރިން ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް
 ކޯހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ ނުވަތަ އޭގެ ބައެއް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއެއް ވިއަސް ކޮލެޖަށް ދައްކަން ޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް
ވާނަމަ ދައްކާ ނިންމުން.
 ލައިބްރަރީން ފޮތެއް ނުވަތަ އެނޫން އެއްޗެއް ނަގާފައި ވާނަމަ އެއެއްޗެއް އަނބުރާ ދެއްކުން.
 ޔުނިވަރސިޓީގެ މިލްކިއްޔާތުގެ ތެރޭ ހިމެނޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ދަރިވަރު އަތުގައި ވާނަމަ އެ ހަވާލު ކުރަން ޖެހޭ ފަރާތަކަށް
ހަވާލުކޮށް ނިންމުން.
 ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަސްވެނިވާ ދަރިވަރުންގެ އަތުން ނެގޭ ފީ ދެއްކުން.
 ބެޗްލަރސް ޑިގްރީން ފެށިގެން މަތީ ސަނަދުތައް ޙާސިލްކުރާ ފަރާތްތަކުން ގައުން ފީ ދެއްކުން.
 އިސްވެ ބުނެވުނު ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އެކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި "ފައިސާއާއި ތަކެތި ޚަލާސްކުރާ ފޯމު"
(ކްލިއަރެންސް ފޯމް) ފުރިހަމަކޮށް (ދަސްވެނިވުމަށް އެދޭ ފޯމާ އެކު) ދަރިވަރުންގެ އިދާރީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބަޔަށް އެކަމަށް
ކަ ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ކުރިން ހުށަހެޅުން.
-4 ބެލެނިވެރިންނަށް ދަޢުވަތު ދިނުން
ސަނަދު ހާސިލު ކުރުމަށްޓަކައި ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ހާޒިރުވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ބެލެނިވެރިއެއްގެ
ގޮތުގައި އެދަރިވަރަކު ބޭނުން އެކަކު ބައިވެރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު، އެކަމަށް އެދޭ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަ ށް ދެވޭނެއެވެ. ދަސްވެނިވުމަށް އެދޭ
ފޯމުގައި އެކަން ފާހަގަ ކުރާގޮތަށް އޮންނާނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިގޮތުން ފޯމުގައި އެކަން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް
ދޭ ދަޢުވަތު ކާޑު ރަސްމިއްޔާތުގެ 2 ދުވަސް ކުރިން ފެށިގެން ޔުނިވަރސިޓީން ދޫކުރާނެ އެވެ. މި ފުރުޞަތަކީ ދަރިވަރުން ކޮންމެހެން
ބޭނުން ހިފަންޖެހޭ ފުރުޞަތެއް ނޫނެވެ. އަދި މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފާ ހާލަތެއްގައި ވެސް އެކަކަށް ވުރެ އިތުރަށް ބެލެނިވެރިއެއްގެ
ގޮތުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދަރިވަރު އަމިއްލައަށް ދައުވަތު ދީގެން ނުވާނެ އެވެ. ދައުވަތު ކާޑު ނުލިބޭ އެއްވެސް ފަރާތެއް
ރަސްމިއްޔާތަށް ހާޒިރު ވުމަކީ ރަސްމިއްޔާތު އޮމާންކަމާ އެކު ގެންދިއުމަށް އެޅޭ ހުރަހަކަށް ވެދާނެ ކަމެކެވެ. އަދި އެއީ ދައުވަތު ދެ ވޭ
ފަރާތްތަކަށް ވެވޭ ބޭއިންސާފެއް ކަމުގައި ވެސް ވާނެ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމަށް ހުރިހާ ދަރިވަރުން ސަމާލުވާން ޖެހޭނެ އެވެ.
2

-5 ރަސްމިއްޔާތުގައި ތަބާވާންޖެހޭ ކަންކަން
އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަކީ ވަރަށް ތާރީޚީ އަދި މުހިންމު ރަސްމިއްޔާތަކަށް ވާތީ
މި ރަސްމިއްޔާތު ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ގެންދިއުމުގައި ދަސްވެނިންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ އެއްބާރުލުން ވަރަށް ބޭނުންވެއެވެ. މިގޮތުން
އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ސަމާލުވުން އެދެމެވެ.
 ރަސްމިއްޔާތަށް ހާޒިރުވާން ދަރިވަރުންނަށް އަންގާ ގަޑި އަށް ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރު ވެގެން ހާޒިރުވުން. ދަރިވަރުން ހާޒިރުވާން
ޖެހޭ ގަޑި އަކީ ރަޖިސްޓްރީ މާކު ކުރުމާއި ޕްރީ ސެރެމޮނީ ގެ ބައި ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ކަ ނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއެކެވެ.
އެހެންކަމުން އާންމު ގޮތެއްގައި ރަސްމިއްޔާތު ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ (އެންމެ ލަސްވެގެން) 1 ގަޑިއިރާއި 31 މިނެޓް
ކުރިން ދަސްވެނިން ރަސްމިއްޔާތަ ށް ހާޒިރުވާން ޖެހޭނެ އެވެ.
 ރަސްމިއްޔާތަށް ހާޒިރު ވުމުގައި ހެދުން އެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެވޭ އެންމެހާ އިރުޝާދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ތަބާވުން. ހެދުން އެޅުމާއި
ގައުން ލުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެވޭ އިރުޝާދުތައް ވެބްސައިޓުގައި ވާނެ އެވެ.
 އިށީނުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސަވަން ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންގެ އިރުޝާދުތަކަށް ތަބާވެ އެކަން އަވަސް ގޮތަކަށް ނިންމުމުގައި އެހީތެރިވެ
އެއްބާރުލުން.
 ފްރީ ސެރެމޮނީގައި ސަމާލުކަމާ އެކު ބައިވެރިވެ އިރުޝާދުތަކަށް ތަބާވުން.
 ދަސްވެނުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ބައި ފެށުމަށް ފަހު ނިމުމުގެ ކުރިން ހޯލުން ނުނިކުތުން.
 ސަނަދާ ހަވާލުވާން ދާން ޖެހޭ ތަރުތީބުން ދިއުމުގައި ޕްރީ ސެރެމޮނީގައި ފަރިތަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ވަގުތު ގެއްލުނަ ނުދިނުމަށް
ސަމާލުވެ ތަބާވުން.
 ސަނަދު ދޭ އިރު ތަރުހީބު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ ދަސްވެނި އަކަށް އަތްތިލަބަޑި ޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި ލިސްޓު ވިދާޅުވާ ބޭފުޅަކު
ތަރުހީބުދެއްވުމުން އަތްތިލަބަޑި ޖެހުން. ނަމަވެސް ވަނަތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުގެ އިނާމު ލިބޭ އިރު ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ތަރުހީބު
ދިނުމުގެ ގޮތުން އަތްތިލަބަޑި ޖެހުން.
 ރަސްމިއްޔާތުގައި ފޮޓޯނެގުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެވޭ އެންމެހާ އިރުޝާދު ތަކަށް ތަބާވުން. ފޮޓޯ ނެގުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެވޭ އިރުޝާދުތައް
ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓުގައި ވާނެ އެވެ.
 ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރޭގައި ތަބާވާން ޖެހޭ ރިވެތި އަދަބުތަކަށް ތަބާވުން. މި އަދަބުތަކާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ޔުނިވަރސިޓީގެ
ވެބްސައިޓުގައި ވާނެ އެވެ.
ދަސްވެނިވުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތުތައް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓުން ލިބޭ ލިންކަކީ mnu.edu.mv/graduation/ އެވެ.
3

ގުޒެޖުއޭޝަދް ޒަލްމިއްޔާގުސައި ސުޒެޖުއޭޓުދް ބޭދުދްކުޒާ ހެޔުދް.
ސުޒެޖުއޭޝަދް ޒަލްމިއްޔާގަކީ ޔުދިވަޒލިޓީސެ އެދްމެ ޒަލްމީ އެއް ހަޓްޑާއެވެ. އެހެދްކަމުދް މިޒަލްމިއްޔާގުސައި ބޭދުދް
ކުޒަދްވާދީ ޒަލްމީ ހެޔުދްގަކުސެ ގެޒެއިދް ހެޔުމެކެވެ. މިއިދް ކޮދްމެ ހެޔުމެއްވެލް ވާދްވާދީ ޔިވެހި މުޖްގަމަޢު ޤަބޫޑްކުޒާ
އާދްމު މިދްސަދޏުގަކަފް ޓެގޭ އަޔި އެމީހެއްސެ އަޢުޒަ ދިވާވާޓަޔަހެޔުމެކެވެ.
1.1 އަދްހެދް ސުޒެޖުއޭޓުދްސެ ހެޔުދް
(ހ) ޤައުމީ ހެޔުދް – ޔިވެހި ޑިބާލްކ ޔިސުހެޔުދް އަޔި ޔިވެހި ބަހާއި ގާޒީޙައް ޚިޔުމަގް ކުޒާ ޤައުމީ މަޒުކަޒުދް ކުޒިދް
އަދްހެދް ޤައުމީ ހެޔުދް ކަމުސައި ޓާލްކޮފް ޝާއިޢުކޮފްޓައިވާ ހެޔުދް ގަކުސެ ގެޒެއިދް ހެޔުމެއް ކަމުސައިވުދް.
(ފ) ޒަލްމީ ދުވަގަ އޮޓީލް ހެޔުދް: ޓައިގިޑައާއި ހަމައަފް ދިވާކުޒެވިޓައިވާކ އަޔި އާދްމު ކޮފް ޒަލްމީ އޮޓީލްގަކުސެ
ވަޒީޓާ ގަކުސައި ބޭދުދްކުޒުމަފް އެކަފޭދަ ހެޔުމެއް ކަމުސައިވުދް.
(ދ) ހެޔުދް ޓެހުމަފް ބޭދުދްކުޒާ ޓޮގި އަޔި އޭސެ ކުޑަވާދްވާދީ މިޓަޔަ ޒަލްމިއްޔާގަކަފް އެކަފޭދަ ކުޑައެއް އަޔި ޓޮގްޗެއް
ކަމުސައެވެ.
(ޒ) ޒަލްމީ ޓައިވާދް: އޮޓީލް ބޫޓްކ އަޔި ޤައުމީ ހެޔުދްގަކާއި ސުޅޭ ޓައިވާދް
(ބ) ބުޒުޤާ ދާޅާ ޔަޒިވަޒުދް އިލްގަފިސަދޏު ހުދްދަދްވާދީ ޒަލްމީ ކަދްކަމަފް އެކަފޭދަ ސޮގަކަފް
އިދްގިޒާމްކުޒެވިޓައެވެ.
1.1 ޓިޒިހެދް ސުޒެޖުއޭޓުދްސެ ހެޔުދް
(ހ) ޤައުމީ ހެޔުދް – ޔިވެހި ބަހާއި ގާޒީޙައް ޚިޔުމަގް ކުޒާ ޤައުމީ މަޒުކަޒުދް ކުޒިދް ޓިޒިހެދް ޤައުމީ ހެޔުދް ކަމުސައި
ޓާލްކޮފް ޝާއިޢުކޮފްޓައިވާ ހެޔުދް.
(ފ) ޒަލްމީ ދުވަގަ އޮޓީލް ހެޔުދް: އަގްޔިސުކ އަގްކުޒު ސަމީލް އަޔި ޒަލްމީ ޓަޓުޑޫދު ބޭދުދްކުޒެވިޔާދެއެވެ.
މިހެޔުމުސައި ހުދްދައިޒު ހުދްދަދްވާދީ ޔަފަފްޖަހާކ ޓައި އަޅާ އޮޓީލް ބޫޓަފް އަޒާޓައެވެ.
(ދ) ބޭދުދްކުޒާ ސަމީލްޓޮގި އަޔި އޭސެ ކުޑަވާދްވާދީ މިޓަޔަ ޒަލްމިއްޔާގަކަފް އެކަފޭދަ ކުޑައެއް އަޔި ޓޮގްޗެއް
ކަމުސައެވެ.
1.1 ސުޒެޖުއޭޓުދް މިޒަލްމިއްޔާގުސައި ބޭދުދްކުޒުދް ހުއްޔަދޫދް ހެޔުމާއި ގަކެގި
(ހ) އެއްވެލް ބާވަގެއްސެ ހަވީޒީހެޔުމެއް. މިސޮގުދް ކައިވެދީސެ ޕާޓީގަކުސައިކ ދުވަގަ އުޓަދްޔުވަލް ޕާޓީ ގަކުސައި
ދުވަގަ ހަވީޒު ޓިދްތަފް ބޭދުދްކުޒާ ޒާގުސެ މާބޮޏަފް ޔިއްޑާ ދުވަގަ ޒީދަގްގެޒިކޮފްޓައި ހުދްދަ ހެޔުދް ބޭދުދްދުކުޒުދް.

(ފ) އަޚްޑާޤީ ސޮގުދް ދުވަގަ މިޓަޔަ ޒަލްމީ މުދާލަބަގެއްސައި އެކަފީސެދްދުވާ ކަމަފް ބެޑެވޭ ގިޒީސައިބަޔާދްކުޒާ
އެއްވެލް ލިޓައެއް ހިމެދޭ ހެޔުމެއް ދުވަގަ ހެޔުމުސެ ބައެއް ވެލް ބޭދުދް ކޮފްސެދް ދުވާދެއެވެ. މިސޮގުދް
އެކަފީސެދްވާ ވަޒަފްވުޒެ ކުޒު ހެޔުދްކ ގުދިޓޮގިދް ޓަހާޓައިހުދްދަ ހެޔުދްކ ބަގާދަ ޑާޓައި ގުދިޓޮގިދް ޓަހާޓައިހުދްދަ
ހެޔުދްކ މާބޮޏަފް ޖަޒީކޮފްޓައިހުދްދަ ހެޔުދްކ ބޮޏަގި ޓައީއާއި މާސަދޏުޓަޔަ ގަކެގި ޖަހާޓައި ހުދްދަ ހެޔުދް. މީސެ
އިގުޒަފް ދޭޔެވޭ މާދައެއް ޔޭހަވާޓަޔަ އެއްވެލް އިބާޒާގެއްކ މަދްޒަޒެއް ޓަޔަ އެއްވެލް އެއްޗެއް ހުޒުދް.
(ދ) އެއްވެލް ވައްގަޒެއްސެ ޓީ-ޝާޒޓް ޓޮގިދް ޓަހާޓައިވާ ހެޔުމާއި އަޔި ހަދްސަދޏު ޓާޅުވާޓަޔަ ގުދި ހެޔުދް.
(އެގެޒެއިދް ސައިދިވާވާސޮގަފް ބޯޓޮގީސެ ޕެޓީ ޓަޔަ އެއްޗެއްލާއެކު ގުދިޓޮގީސެ ހެޔުދްވެލް ހިމެދެއެވެ.)
(ޒ) އެއްވެލް ބާވަގެއްސެ އަޔި އެއްވެލް ކުޑައެއްސެ ޖިދްލެއްކ ހަޒުވާޅުސެ އެގަދްމިގަދުސައި ޕޮކެޓްކ އަޔި އުޓުޑިޓައި
ހުދްދަ ޕޮކެޓްކ ބާޒު ހަޒުވާޅުކ ކުޒު ހަޒުވާޅުކ ދުވަގަ މިޓަޔަ ޒަލްމިއްޔާގަކާއި ދުސުޅޭ ހެޔުދް.
(ބ) ޓިޒިހެދް ސުޒެޖުއޭޓުދް ޓާޅުކަދް ބޮޏު މޭކަޕެއްކ އަޔި އާދްމުކޮފް ބޭދުދްކުޒާ ސަޏިކ އަދސޮޓި ޓިޔަވާ އެހެދް ސަހަދާ
ބޭދުދްކުޒުދް.
(ޅ) ޓިޒިހެދް ސުޒެޖުއޭޓުދް ބޮޑުސެ އިލްގަފި އާދްމުކޮފް ހުދަދަވަޒަފްވުޒެ ޔިސުކޮފް ހުޒުދް.
(ކ) އަދްހެދް ސުޒެޖުއޭޓުދް ސެ ގެޒެއިދް ބުޒުސާ ދާޅާ ސުޒެޖުއޭޓުދް އަޔި ޓިޒިހެދް ސުޒެޖުއޭޓުދް އިލްގަފި ކަޅުކުޒުދް
ޓިޔަވައި އިލްގަފީސައި ކުޑަ ޖައްލައިކ ޝޭޏްކޮފް ހައިޑައިޓް ކުޒުދް.
(ޅ) ޓެދްޓައިވާދާއި ޓެދިލްކ ޖޮސިދްސ ބޫޓް އަޔި މިދޫދްވެލް ޒަލްމީ މާޙައުޑާއި ދުސުޅޭ ޓައިވާދާއި ބޫޓު
ބޭދުދްކުޒުދް.

c

The Maldives National University ITisrwvinuy Imuawq egEjcaWrihevid
Rahdhebai Hingun, Machchangolhi, Male', Maldives. ejcaWrihevid ,elWm ,iLogcnwCcawm ,cnugnihiawbedcSwr
Phone: 3345155 3345155 :cnOf

Application for Graduation umOf Edea cSwmuv inevcswd

Graduand's personal details utWmUluAwm egutWrwf Wvinevcs wd
Full name (as on National ID Card) (cSwtog WviawguDWk IDiawa) cnwnwmwhiruf
Student Number ur wbcnwn uDWk ur wvir wd National ID Card Number ur wbcnwn uDWk .a .r .d
Contact Phone Numbers cawt urwbcnwn unOf enELug
Email Address csercDea cliaemIa
Details of Completed Course utWmUluAwm Eheb WhOk iruk wmwhiruf
Course Name cnwn eguhOk iruk wmwhiruf
Specialized subject/s combination (if applicable) (wmwncaehOk wdwfea) cawtWdcaWm/WdcaWm ivwBcaWK
Campus and Mode of study uDOm id wa cswpcmek Faculty/Centre uz wkur wm/ITclwkef
Completed (Year & Term) umWT iaWr whwa imcnin Started (Year & Term) umWT iaWr whwa iTcaef
Graduation Intention Eheb Wmuvireviawb iawgutWycaimcs wr egumuvinevcs wd
Year and Month of Graduation cswm iaWr whwa Wvinevcswd

For Bachelor degree and above levels students only inwkea cS wncnur wvir wd egukwt clevel Itwm cnegiSef cnia IrugiD r wlcCeb
I will attend this graduation ceremony. .evemwnWvurizWh uDnwguL wa cSwtWycaimcswr egumuvinevcswd im iawkwTcSwmutwgibil ud wnws
Do you wish to invite a Parent/Guardian? No EkenUn Yes EkeaWa ?wtcnunEb cnwvcaed utwvuAwd cSwkwairevineleb cSwtWycaimcswr

. evemwnWv ulWvwh Wd wnws evurizWh cSwhwpcmek WrukcnWy wbim iawgIrit ItenEvevun urizWh cSwDnwguL wa cSwtWycaimcswr egumunid ud wnws
As I cannot attend this ceremony, I will collect my certificate from the campus mentioned belove on a later date.

Campus (Male' [SAS], KC, GC, TC, HC) (s ,dg ,l ,dh ,[.csea.Ea.csea] elWm) cswpcmek
… … … … … … … … … … … … ….. … ….. … … … …... (cnwn) iawgul wdwb eguDnwguL wa cnumuten cnevevurizWh cSwDnwguL wa cnWvulWvwh Wd wnws
. evemedea cnuvcaedcSok ulWvwh udwnws eguDnwguL wa Wa ………...…………. (ur wbcmwn uDWk ID iawa) ……….………….…...…………. (csercDea)
As I will not be able to collect the certificate by my self, please authorise
(name & address) ……………………..……….....………….…(national ID number) ……………………...… to collect my certificate.

Declaration urWrcqia . evetWmUluAwm udet whcawB cnurwvcnim iruhignea cSwDnwguL wa IkwtWmUluAwm WviawfWL whwSuh uDnwguL wa csev iawgukwtctwf ea wmwnWv caekwtctwf cnehea iawgukea Waim id wa iawgumOfim .1
. evemIfcSok wmwhiruf uDnwguL wa cawtuYur wx Whiruh WviawfiLeawDnwk cSwmunid udwnws eguhOk WviawfcSokcnWy wb iawgItwm .2
. eveaegnea cSwDnwguL wa cnwkenEbilun Wrubnwa If egumuvinevcswd cswnuvevunireviawb iawgutWycaimcswr egumuvinevcswd cnegevirevudem caeb wb ws csevcaea .3
1. I declare that all the information given in this form and the attached documents (if any) are accurate and true to the best of my knowledge.
2. I declare that I have fulfilled all the requirements to award the certificate for the above mentioned course.
3. I understand that the graduation fee is a non-refundable fee.

Date uKIrWt Signature iaos

Graduation Fee (Only if you are attending the ceremony) (wm wn WvuriFWh cS wtWycaimcs wr egumuvinevcs wd) If egumuvinevcs wd To be filled by Finance Section, Central Administration cSwmuruf cnia (WrWdia Izwkurwm) cnwxckes cscnEniawf
ifiawkcawd If
Gown Hire 200/- 200/- cSwmufih cSwycauk cnuawg

Graduation Ceremony Fee 300/- 300/- If Ehejcnwkcawd cSwmuvireviawb iawgutWycaimcswr

Documents submitted R R itekwt EhejcnwLwhwSuh
Student Id Card uDWk IDiawa cTcnwDUTcs Clearance Form umOf cscner wailck Clear Id Card Copy (caeaIpok ufWs) Ipok uDWk .a.r.d

Received by: Form complete: Yes No Clearance Form completed: Yes No
Certified for graduation by: Graduation processed by: Date:
Testamur & transcript received by: Signature: Date:
Form: G10/03072020

ACTION COMPLETED – OFFICE USE ONLY

G10

Paid /

The Maldives National University

c
ITisr wvinuy Imuawq egEjcaWr ih evid
Nikagasmagu, Machchangolhi, Male', Maldives. ejcaWrihevid ,elWm ,iLogcn wCcawm ,ugwmcswgwkin
Phone: 3345155; Fax: 3315411 3315411 :csckef 3345155 :cnOf

Clearance Form umOf WrukcBWlw K itekwt iaWaWs ia wf

Student details utWmUluAwm Eh ebWr wvir wd

Student Number urwbcn wn urwvirwd Full name cn wn wmwhiruf

Faculty/Centre zwkurwm/Wycailcauk u Phone Number
Year rwhwa u Term
Course Name

Clearance cnurukcBWlwK itekwt iaWaWs ia wf . eveSWvuruf umOfim cnun wtcn wt ivin wncn wa iawkwTcSwmuruk urwvwSwk cn wkenWncnOn caeCcaea csevcaea Ehej cn wkcawd Wrubn wa wt wvun caeaWsiawf Ehejcn wkcawd cSwaITisrwvinuy
Please secure approvals from the following departments.
____

Faculty/Centre (Enrolled Faculty/Centre) (uzwkurwm/Wycailcauk iawm WviawfevclOrcnia urwvirwd) uzwkur wm/ Wycailcauk . eveten caeCcaea csevcaea Ehejcn wkcawd Wrubn wa wt wvun caeaWn wmirUj Ehejcn wkcawd urwvirwd WviawfevcnWywb iawgIt wm cSwkwywb csevcaea egun wtim iawvwyif Irwrcbiawl
Nothing is outstanding against the above student in any section/branch (other than library) of this Faculty/Centre

Stamp uDn wgcawt Date K IrWt u Signature iaos Name cn wn
____

Library (of the enrolled faculty/centre) (Irwrcbiawl eguzwkurwm/Wycailcauk iawm WviawfevclOrcnia urwvirwd) Ir wr cbiawl cnehea egITisrwvinuy caeCcaea wdwfea idwa .eveten caeCcaea csevcaea Ehejcn wkcawd Wrubn wa wt wvun caeaWn wmirUj Ehejcn wkcawd cSwa Irwrcbiawl im urwvirwd WviawfevcnWywb iawgIt wm
. evea wfWvcaedcSok urwvwSwk In wv cSwn wtim cnukwt Irwrcbiawl ea cSwmwkWvun iawfihej cn wkcawd WnIm csevcSwkwa Irwrcbiawl
No materials or fines outstanding against the above student in this library, or in other University libraries (checked by library staff)

Stamp uDn wgcawt Date K IrWt u Signature iaos Name cn wn
____

Finance Section, Central Administration Wr Wdia Izwkur wm ,cn wxckes cs cnEniawf . eveten caeaWsiawf csevcaea iawkcawdun wt wvun Wviawfihejcn wkcawd cSwaITisrwvinuy urwvirwd WviawfevcnWywb iawgIt wm
No financial debt against the above student.

Stamp uDn wgcawt Date K IrWt u Signature iaos Name cn wn
____

Hostel (for residents only) (cnurwvirwd Ebit iawgulWn wd in wkeawmwh) ulWn wd
. eveten caeCcaea csevcaea Ehejcn wkcawd Wrubn wa wt wvun caeaWn wmirUj Ehejcn wkcawd cSwlWn wd urwvirwd WviawfevcnWywb iawgIt wm
Nothing is outstanding against the above student in the boarding house.

Stamp uDn wgcawt Date K IrWt u Signature iaos Name cn wn
____

Declaration ur Wr cqia wt wvun caeNcn wrwd csevcaea cSwkwn wt csevcaea egITisrwvinuy uDn wguLwa ,iaWSwmwk utWmUluawm udet IkwtWmUluAwm WviawfWLwhwSuh uDn wguLwa iawgiawb egutWmUluAwm Eheb Wrwvirwd iawgumOfim
. evemwruk iaos evurWrugia cSwmwk enWncnOn urWhim caeCcaea csevcaea Ehejcn wkcawd Wrubn wa
I declare that all the information given in this form is accurate and true to the best of my knowledge, and I declare that there is nothing outstanding against me in any office, section, branch of the University.

Date K IrWt u Signature iaos Name cn wn

Received by: Personal details correct: Yes / No Form complete: Yes / No
Clearance approved by the University: Yes / No Date:

ACTION COMPLETED – OFFICE USE ONLY

C20

cn wn eguhOk

rwbcn wn unOf u

Please submit this form with a copy of the National ID card to the Student Services.

. eveaenWvcnwLwh wSuh ukeaiaWmOf IpokOTof eguD Wk Ediawgcnwa cnwkcaetiycawr ih evid cS wy wb Eh eb WkwtctwmudiK egcnur wvir wd uh wf cS wmuruk wmwh iruf cniLum umOf

mWT u